



Oil, vegetable, palm

<b>TOTAL</b>
<b>5.1</b>
<b>4.6</b>

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

<b>FIBER</b>
<b>0</b>
<b>0</b>

Energy [kcal per 100 gr. food]




<b>kCALs</b>
<b>38.4</b>
<b>34</b>
<b>0</b>

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Valine	Threonine	Methionine	Leucine	Tryptophan	Phenylalanine	Lysine	Isoleucine	

<b>PROTE.</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]



<b>EFA</b>
<b>0</b>

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

10ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
0.03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Iron	Selenium	Magnesium	Phosphorus	Calcium	Potassium	Sodium	Zinc	Copper		

<b>MINER.</b>
<b>0</b>

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]

15.9	300ug	8ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
31.9%	0.05%	6.67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Alpha-tocopherol	Choline (total)	Phylloquinone	Pyridoxine	Pantothenic acid	Vitamin E, added	Niacin	Vitamin B12, added	Riboflavin	Thiamin	Folate, DFE	Folate, food	Cyanocobalamin	Folate (total)	Ascorbic acid	Retinol	Folic Acid

<b>VITAM.</b>
<b>2.6</b>

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Lycopene	Caroten, alfa	Caroten, beta	Tocopherol, delta	Tocopherol, gamma	Tocopherol, beta	Theobromine	Caffeine	Cryptoxanthin, beta	Lutein+zeaxanthin	